

La

1100

9347.

B. L.

Hf. 970. 2.

Ex Bibliotheca illustrissimi JOHANNIS D'ESTREES,
Cameracensis Archiepiscopi designati, quam Monasterio
S. Germani à Pratis legavit anno 1718.

Cat. Jenson N.º 965.

INSTRUCTION
CATHOLIQUE
POUR LE PEUPLE
DU LANGUEDOC,

AFIN QU'EN LEUR LANGUE VUL-
gaire ils soient informés des vérités
du Saint Evangile, & des poincts im-
portans de la Foy Catholique Aposto-
lique Romaine.

TRADUCTION FAITE QUASI DE MOT A
mot, par un Docteur en Medecine, Doyen des
Medecins pratiquans de la faculté de Montpe-
lier, Ordinaire à Pezenas.

Dedié à S. A. S. Monseigneur le
Prince de Conty.



A PEZENAS,

Par JEAN MARTEL, Imprimeur Ordinaire
du Roy, de S. A. S. Monseigneur le
Prince de Conty, & de la Ville.

M. DC. LXXII

8° B.L. 12.102

INSTRUMENTION
CATHOLIQUE
POUR LE PEUPLE
DU LANGUEDOC

ANN OUVRI LEUR LANGUE VI-
guant ils soient informés des vertus
du saint Evangile, & des points im-
portans de la Roy Catholique Apo-
lique Romaine.

TRADUCTION FAITE QU'AS DE MOT A
mot, par un Docteur en Medecine, Docteur des
Medecines praticiennes de la faculté de Medecine
de l'Ordinaire de Peronne.

Dedie à S. A. S. Monseigneur le
Prince de Cony.



A PERENAS,

Par Jean MARTIN, Imprimeur Ordinaire
du Roy, de S. A. S. Monseigneur le
Prince de Cony, & de la Ville.

M. DC. LXXII



A SON ALTESSE
SERENISSIME,
MONSEIGNEVR LE PRINCE
DE CONTY,
COMTE DE PEZENAS.



MONSEIGNEVR,

*La Religion nous aprend, que le
don des Langues est vne largesse du
Saint Esprit, qui desçendit en for-
me de langue de feu sur son Eglise,*

a

en la personne des Apôtres qui devoient porter la parole de leur divin Maître, & la faire entendre aux extremités de la Terre.

Les Enfans de la grace **MONSEIGNEVR**, c'est à dire ceux que Dieu a fait naître pour monter, ou pour aprocher des Thrônes, ont eu quelque participation de l'abondance de cette grace, ou du moins la disposition de connoître (après les Langues du sçavoir) celles des peuples qui sont par Provinces, sous la domination du Monarque étably de la main de Dieu.

S. A. S. defunte **MONSEIGNEVR** vôtre Pere, qui avoit reçu de la main de nôtre grand Roy, sur son merite connu, le Gouvernement de la Grande & Importante

Province du Languedoc, avoit conceu particuliere affection pour les Habitans, qui parlent cette Langue. Car comme la Langue exprime d'ordinaire le cœur, il avoit veu à fonds qu'outre la fidelité & la generosité des Provinciaux, leur Langage marquoit aussi son origine pour l'expression du spirituel & temporel.

Car il est vray que ceux de cette Province pendant plus de cinq cens ans, étoient accoûtumés au Langage Romain, & à l'usage des Loix de ce grand Empire.

Cette même Langue fut en quelque façon corrompue par la tyrannie des Goths qui l'avoient usurpée sur l'Empire jusques au temps qu'heureusement, & par l'ordre de la Providence, elle avec ses trois ordres se

soûmit volontairement à nôtre premier Roy Chrétien, dans l'obeissance duquel & du grand nombre de ses successeurs, elle a demeuré ferme avec veneration de leur Gouvernement.


Puis donc, **MONSEIGNEVR**, que son Langage retient la vigueur de la Langue Latine, quoy que corrompuë & qu'elle est toujours dans la veneratiõ de l'E'tat Spirituel & Temporel; l'ay crû **MONSEIGNEVR**, que vôtre Altesse auroit à gré de voir en effet qu'elle raporte naïvement à la force de sa Langue primitive, puis qu'elle vous fera voir nuëment l'expression du Saint Evangile. Et d'autant que le dessein en à esté conceu & enfanté dans Pezenas, agréés s'il vous plait, **MONSEIGNEVR**, qu'il vous soit offert, & que sous

vôtre protection étant avoué comme
il est de son Prelat Diocezin, les peu-
ples de la Province connoissent ce que
nous adorons, comme je connois en
vôtre personne les hautes obligations
que je dois aux bien-faits de S. A. S.
defuncte **MONSEIGNEUR**
vôtre Pere, qui m'attachent fortement
au respect, à l'honneur, & à la sou-
mission d'un

Tres humble, tres obeïssant,
& tres fidele serviteur.
BORRYER, Doct. en Med.

voire protection étant avoué comme
il est de son Prelat Diocésain, les pen-
ples de la Province connoissent ce que
nous advenons, comme je connois et
voire personne les hautes obligations
que je dois aux bien-faits de S. A. S.
destinée MON SEIGNEUR
voire Pere, qui m'attachent fortement
au respect, à l'honneur, & à la
mission d'ici

Tres humble, tres obéissant,
& tres fidele serviteur.
BORRYER, Doc. en Med.



HISTOIRE EVANGELIQUE.

*La Vie, la Passion & la Mort de nôtre
Sauveur Iesus-Christ en Langue vul-
gaire, pour le Peuple du Languedoc.*

A V Z E S la sanglanto Passieu
Qu'a soufferto lou Fil de Dieu,
Qu'ieu ay tirado de las listos,
Des quatre sous Evangelistos ;
Que nous an laissat per escrich,
Lous mals, que l'yan fach, & l'y an dich,
Lous Pharisiens plés de malisso ,
Quand metterou lou Poble en tisso ,
En cridan à drech et à tort ,
Que mettesou Iesus à Mort.

Aissi cal que las bonnos armos ,
S'aprestou per jetta de larmos,

Al recit de tant de doulous
 Qu'on non pot raconta sans plous,
 Que chacun metto' en sa memoire,
 Tout lou recit d'aquest' Histoire.

En coumenffan per lou bon bout,
 Cal que puleau digan vn mout,
 De son adourablo Naiffensso,
 Auant parla de sa Souffrenssso,
 Et que touquen succintomens,
 La plus part des enseignomens,
 Quel a dounat en Palestino,
 Coumo dins la terro vesino.

Qual voudrié prene lou pres fach,
 D'escrieure tout ce qu'el a fach,
 Tout ce qu'el a dich? l'Escrituro,
 Passarié dessus la naturo,
 Quand escrieurien cent & vn an,
 Lou libre serie pas prou gran,
 Peysque tout non y pot pas caupre,
 Contenten nous de faire saupre.

Que quand lou temps fouguet vengut,
 Que Iesus avié resoulgut,
 Coume nous marquo l'Escrituro,
 De guery touto la naturo,

Des mals que nous a fach Adam,
 Quand mourdiguet à nostre dan,
 Dedins lou Paradis terrestre
 Contro lou voulé de son Mestres,
 Lou fruit quel avié defendut,
 Dont tout lou mal es descendut,
 Iesus prenguet nostro naturo,
 En naissen d'une Vierge puro,
 Dins un Casal de Bethlehem,
 Dos legos de Ierusalem,
 Dessus un planpon de pasturo,
 Al mitan d'un nioch obscuro :
 Adonc aquel souleil d'Amour,
 Naissen faguet luzy lou jour,
 L'Ange que pourtet la nouvele,
 Mettet lous pastres en cervelo,
 Que veillavou sur sous Troupelz,
 Incontinen jettou lous elz
 Al deforo d'aquelo Vilo,
 Et courrissou toutes en filo,
 Per faire sous pichots presens.
 Al mesme loc dins pauc de temps.
 Venguerou del fons d'Arabio,
 De l'extremitat de l'Azio,

Tres Mages equipats en Reys,
 Que pourtavou de ce que creys
 Dedins sas terros, de pus rare,
 De riche, odorant, & d'amare,
 La Myrrho, lous Ensses, & l'Or,
 Qu'avien tirat de son Tresor,
 A dessein de l'yn faire homatge,
 Avien entreprés aquel viatge.
 Atal arriuats de ta len
 Intrerou dins Ierusalen,
 S'en van drech al Palais d'Herodo
 Qu'assemble viste lou Synodo
 D'aquelles Douctous de la Ley,
 Per saupre' ont deu naiffe lou Rey
 Qu'aqueles Mages fasien creire
 Qu'erou' exprés venguts per lou veire,
 Et que disien publicomens
 Que ly portauou de presens.

Lous Rabins, sur la Prophetio
 Expliquerou que lou Messio
 Deuié sorty de Bethlehem;
 Herode sans ou pourta len
 Dis as Mages, tout en ceruelo,
 Anas, & pourtas la nouuelo,

Afin que vautres ambe jeu
 Faguan la mesm' adouratieu;
 Peys l'estelo qu'auien seguido
 Parés, per ly seruy de guido;
 Lous meno coumo per la man
 Sur lou loc ont ero l'Enfan:
 Aquy prosternats l'adourerou,
 Sans veire' Herodes s'en tournerou.

Quand Herode' ajet counouscut,
 Qu'un nouvel Rey, ero nascut,
 Et quou n'avié pas la nouvello,
 De lous qu'auien menat l'Estelo,
 Coumo avien proumes en passan,
 El qu'on respiro que lou sang,
 De ratge faguet vn carnatge,
 De dous milo enfans d'aquel atge,
 Mais l'Ange venguet al davan,
 Dire a Ioseph, prenez l'enfan,
 Venez vous en, ambe Mario,
 Evitas aquesto furio,
 Partez viste davan lou jour,
 Favez en Egipto sejour,
 Iesus dins aquello destresso,
 Passet sept ans de sa jouinesso,

Dins aq̄el Pays' estrangé,
 Quand ajet passat lou dangé,
 Qu'aquel que ly fasié la guerro,
 L'ange lou tournet dins sa terro,
 Et visquet coumo lous Enfans,
 Iusques à l'atge de doutze-ans,
 Que coumenstet de mettre en vogue,
 Sa ley dedins la Synagoguo,
 En enseignan lous pus Anciens,
 Des Escribos & Pharisiens,
 Aqui l'anet trouva sa Mero,
 Et ly dis sans estre en coulero,
 Mon Fil couffi nous trataz-vous ?
 Vostre Pero & yeu toutes dous,
 Vous cresian dins lou parentage,
 Permy lous Enfans de vostre atge,
 Atal dou lens despeys tres jours,
 Aven fach mais de milo tours,
 Iesus respondet à sa Mero,
 Non sçavez pas vous que mon Pero,
 Vol, qu'jeu fasse sa voulontat,
 Peraquo s'ay ma deputat,
 Et que me cal sans tarda gayre,
 Mettre las mans a son affaire,

Mario metet dins son Cor,
 Aquel discours coumo ' vn tresor,
 Et Iesus plé d'obeissensso,
 Sans faire cap de resistensso,
 Lous seguiguét en Nazaret,
 Et ly fougúé toujours subiet,
 Sans doute fazen la fatiguo,
 Ambe Ioseph dins la boutiguo,
 Atal passet d'osoioch ans,
 Sans que pas vn des escrivans,
 Nous age laissat vn passatge,
 Couffi passet el aquel atge,
 Sans doute qu'al jour & al l'vn,
 Fasié de Crouzes per chacun,
 Et coumo scavant en Charpanto,
 Faguet per el la pus pesanto.

Enfin à l'atge de trent-ans,
 Coumenfet de se mettre as champs,
 Aprés vn june de quaranteno,
 Son esprit al desert lou meno,
 Per estre tentat de Sathan,
 Iesus coumenfet d'ave fan,
 Apres lave junado entieiro;
 Aquel sot, ly porto vno peyro,

Et ly dis, en la ly moustran,
 Diguas qu'ayffo venguo de pan;
 Mais Iesus douffomens lou tanffo,
 Et ly diguet per remonstranffo,
 Lou pan non fa pas l'home vieu,
 Sanffo la paraulo de Dieu;
 Adonc Sathan fans ges d'obffacle,
 Lou porte deffus lou pinacle,
 Del grand temple de Salamon,
 Et quand l'aget montat amon,
 Ly diguet fans rafou ny rimo,
 Que se jetteffo de la cimo
 D'aquel Clouquié perqinaval,
 Que res non ly poudié fa mal,
 Perce que las Anges an curo,
 Coumo nous marquo l'Escrituro,
 Per empacha quel non chopés,
 Contro las peyros an sous pés;
 Iutjas en aqual avié' affaire,
 Aquelo bestio de tentaire?
 El auzis à sa confusieu,
 Qu'on caillie pas tenta son Dieu;
 Coumo Mouyze lou bon home,
 Escrieu dins lou Deuteronome,

Sathan non restet pas pourtant,
 De lou pourta dins vn instant,
 Sur uno fort-hauto Montagno,
 Ly mostro' uno grando campaigno,
 Et dis que la ly dounara,
 S'a genoux lou vol adoura;
 Mais Iesus sans perdre patiensso,
 Auzen uno talo' insoulensso,
 Ly respondet dessus son nas,
 Retiro-te sot Sathanas,
 Tu sçaves be ce que t'en costo,
 D'ave perdu ton premié posto;
 Et d'affecta l'adouraticu,
 Qu'on es degudo qu'al soul Dieu:
 Atal ajet Sathan la casso,
 Et quitet prontomens la plasso,
 Mais soudain descendet del Cel,
 Touto la troupo de Michel,
 Per ly tene bonno campaigno,
 Mais IESUS gagnet la campaigno,
 Long de la rivo del Iourdan,
 Per estre Batizat de Iean;
 Que prechavo la penitensso,
 Per lou perdou de touto' offensso;

Aquy retentiguet del Cel,
 La voix de son Pere' Eternel ;
 Qu'esclatet per touto la combo ,
 La voix , del bec d'uno Coulombo
 Diguet ayssos mon char-Enfan ,
 Ayssos aquel qu'jeu ayme tant ;
 El ez touto ma complasensso,
 Ajas en el vostro cresensso.

Iesus tournet en Nazaret,
 Et d'aquy faguet lou projet,
 D'ana debita l'Evangilo,
 Dins qualqu'autro procheno Vilo,
 Qu'jeu creze que porto per nom,
 La Vilo de Capharnaon,
 Qu'ez vno Vilo maritimo,
 Que IESUS metet en estimo.

En se permenan sur lou tar,
 Long de la rivo de la Mar,
 Iettet lous elz dessus dous fraires,
 Que sans doute' erou de pescaires,
 Peis qu'acoutravou sous filats:
 Et quand lous ajet apelats,
 Lou cadet que s'apelo Pierre
 Quand vejet que lous venié querre ,

Dis à André tout en un mout,
 Anen mon fraire quitten tout,
 Iamais millhou non pouden estre
 Qu'à la compaigno d'aquest Mesttre.

En se permanan pus avan
 IESUS vejet Iacques & Iean
 Ambe lour pere Zebedéo
 Vn des bons homes de Iudéo,
 Qu'avien lous filats à la man;
 IESUS del det ly fa semblan
 De se veni mettre' à sa troupo,
 Iacques assetat à la poupo
 De sa barquo, ven promptomen
 Ambe Iean fa son complimen.
 As dous enfans de Zebedéo,
 S'assemblet Simon & Thadéo;
 Et peys y adjustet Thomas
 Ambe l'Iscariot Iudas;
 Et prenguet per fa la doutzeno,
 Per estre tesmoins de sa peno,
 Lou joue Iacques & Mathieu,
 Ambe Philip, & Bethoumieu.

Adonc IESUS quitet la vilo
 Per annonça son Evangilo,

Et per donna son instructieu
 As Pobles qu'avien devotieu
 D'escouta sous divins oracles,
 Toujours seguits de grands miracles
 Que fasié IESUS en parlan,
 Ou quand toucavo de sa man.

An aquel celebre mariatge
 Que fasien dins lou parentatge,
 Quand lou vy manquet al repas,
 Sa Mero ly diguet tout bas,
 Que desja lou vy lay manquavo
 Dins lous arjolz & à la cavo;
 El fa semblan d'estre fachat,
 Car el voulié tene cachat
 Lou mystery, que sa paraulo
 Devié fa' à sa derniero taulo,
 Lors quel voulié changea lou pan
 An sa Car la nioch en soupan,
 An son Sang lou vy del calice,
 Per accomply son sacrifice:
 Per hounoura lous Maridats
 IESUS diguet as convidats,
 Ramplissez d'aiguo las bouteillos;
 Toutes vejerou per merveillos

Qand à quand per lous assouvy
 Que l'aiguo se cambiet en vy.

Auzés ce que dit l'Evangilo!

Qu'un' autro fés mais de cinq milo,

Sans las fennos, ny lous enfans,

Se trouverou toutes as champs,

Seguiffen toujours sa compaigno

Iusques al miech d'uno montaigno,

Ravits d'aize de l'escouta

IESUS lou faguet affeta;

Quand vejet qu'erou desja lassés

De l'avé seguit sur sous passés,

Counousquet qu'avien desja fam:

Dont auren nautres tant de pan,

Diguet André per tant de monde?

Sus donc que personno non gronde,

Dis IESUS: Philip à l'instan

Dis qu'à la troupo' a un enfan

Que porto cinq pans & dous peyffes,

Mais qu'aqui non a pas prou meyffes

Per tan de gens: pourtas lou pan,

Diguet IESUS; & de sa man

Lou benis, lou coupo, & lou doño

Iusques à la mendro persouno,

Et lous tratet coumo de Reys
 Ambe lous cinq pans & lou peys;
 Amay après aquelo festo
 N'y ajet doutze paniés de resto.

Vn autre cop, ambe sept pans
 Grand nombre de pichots & grands
 Fouguerou tratats de la sorto,
 Coumo l'Evangilo raporto:
 D'abord tout aquel monde crey
 Que lou caillié prene per Rey;
 IESUS counouiffen lour penffado
 Anet vers la Tyberiado;
 Lou poble seguiffié toujours,
 En troupo la nioch & lou jour;
 Mais IESUS faguet sa retreto
 Per sa converfatieu secreto
 An lous Apostres à l'escart,
 Per ly fa la milhouro part
 Des secrets de son Evangilo,
 Afin qu'un jour de vilo en vilo
 Anoncessou coumo tesmoins
 Toutos sas penos & sous soins,
 Per sauva touto la naturo,
 Coumo nous marquó l'Escrituro,

Atal dins aquel grand repaus

IESUS ly ten aquest perpau,

Et ly mostro ambe certitudo

En que gis la Beatitudo.

Heuresses lous paures de sen,

Riches quand non trompou personno,

Mouren dins aquel sentimen,

Auran dins lou Cel sa courouno.

Heuresses lous que doussomen

Nan jamais son esprit en guerro,

Perce qu'un jour paisiblomen

Segus possederan la terro.

Heuresses lous que passou en plous,

Toujour plouran per penitensso :

Car enfin après sas doulous

Auran joye per recompensso.

Heuresses lous qu'an fan & set

De sa lou drech que Dieu commando,

Perce qu'un jour al grand banquet

Seran pascuts de mesmo viando.

Heuresses lous que per piatat

Son cor an l'ennemic s'accordo;

Car per avé l'Eternitat

Auran mesmo misericordo.

Heuoufes lous qu'an lou cor bel,
 Qu'ou l'an jamais fouïlhat d'ourduro,
 Per ce qu'un jour dedins lou Cel
 Veyran de Dieu l'essensso puro.

Heuoufes lous que vivou' en pas,
 Que non fou jamais en colero,
 Et que res non lous troublo pas;
 Car ansin auran Dieu per Pero.

Heuoufes lous qu'injustomen
 Persecutats penden sa vido,
 Souffrissou tout patientomen,
 Son arm' al Ciel sera ravid.

Et peys expliquo claramens
 La forssso des Coumandamens
 Que lous Pharisiens per malisso,
 Ou per un esprit d'avarisso
 Avien déjà tout courromput:
 Aqui lou poble deffauput
 Escouto toutes lous articles
 A la compaigno des Disciples,
 Que lous devien de mout à mout
 Après sa mort précha per tout.

Atal sa divino doctrino
 D'amour escauffo leur petrino:

IESUS adonc per instructieü
 Fa counouïsse la vocatieü
 Dez Apostros, & de leur fuito,
 Qualo deu estre sa conduito
 Per moustra l'exemple que cal,
 Fa veyre, qu'elses sou la sal
 Per affaisouna la doctriño;
 Qu'elses sou lou lun qu'illumino:
 Las Gens de Gleyso sou lou lun
 Que deu luzy sans faire fun,
 L'esclaire de sa bouno vido
 Nous deu toujours servy de guido.

A fuito daquelo instructieü
 Lous enseigno de pregua Dieu;
 Couffi cal dressa la priero
 Devotomens à Dieu son Pero.



Nostre Pero que fes al Cel,
 Vostre Sant nom sie sur ma lenguo;
 Vostre Rouïaume nous adveuguo
 Per nostre repaus eternal.

Que vostro volontat toujours
 A çaval coumo' al Cel se fasso:
 Nautres vous demandan per grasso
 De pan, se vous play chaque-jour.

Perdounas - nous nostre peccat,
 Regardas nostro repentensso
 De mesmes qu'oublidan l'offensso,
 De lous que nous an mal tratat.

Non permettas pas, se vous play,
 Que l'espiecle Sathan nous tente
 Qu'aniò' occasiu que se presente;
 Lou mal non nous venguo jamay.

IESUS per aquesto priero
 Se fa connoisse' el, & son Pero,
 Per l'yn fa prene milhoun goust,
 Lou fixiémo del mes d'Agoust,
 Prenguet à part à sa compaigno,
 Per monta sur uno montaigno,
 Soulets, Pierre, Iacques & Jean:
 Quand l'ay fouguerou fort avan,
 IESUS d'abord se transfiguro
 D'uno merveillouso posturo;
 Quand aquan, pareguet sur el,
 Sa faço coumo lou Soulel,
 Et vejerou luzy sa raubo,
 Milo cops pus belo que l'Aubo;
 Et ly semblet qu'à son entour,
 Autres dous ly fasién la Cour;

Pierres vezen tant de miracles,
 Crido, faguan tres Tabernacles,
 Per IESUS, & lous autres dous,
 Ieu trove qu'ayssi fa fort dous;
 Dabord per touto aquello Terro,
 Vno vois coumo del tounerro,
 Diguet à Pierres alarmat,
 Ayssos mon fil, mon char aymat;
 Lous Apôtros apres l'alarmo,
 Vefou soul IESUS, fans autr' armo;
 Que ly ven dire doussomen;
 Sus levas - vous, anen nous en:
 En descenden IESVS ordoñno,
 Don dire jamais à persouno
 Res de ce que s'ero passat,
 Iusquos quel fous ressuscitat;
 Et descenden toutes en masso
 Venguerou vers la Populasso.

El prechavo publicomens,
 Toutes lous bous enseignomens,
 Per fa counoüisse lou mystero,
 Qu'el n'ero qu'un ambé son Pero;
 Que de par sa filatieu,
 El ero lou vray Fil de Dieu.

Lous miracles & sa doctrinō
 Per touto la terro vesino
 Fasiē veny de toutes parts
 Las fennos, enfans & vieilhards,
 Per auzy sa paraulo gravo,
 Que toutes lous cors attiravo,
 Ravits, de ce qu'el ly disié,
 Et des miracles que fasié.

Tesmoin aquel brave Gendarmo
 Toucat jusqu'al fond de son armo,
 Qu'avie son fil despeis long temps
 Al liech sans ges de mouvemens;
 Ven trouva IESUS ambe presso,
 Lou pregua que lou guerigueffo:
 IESUS respond, jeu l'ay vendray
 A l'houstal, & lou gueriray;
 (Aquy la fe parez ardentō)
 Lou Centenié ly represento,
 Seigneur jeu non merite pas
 Que vous fagues lou mendre pas
 Per veny dedins ma demoro
 Tan pla dedins coumo de foro;
 Vous poudez faire qu'en parlan,
 Sc voulez mon fil sera san.

Quand IESUS vey sa fe tant grando,
 D'abord accordo la demando
 Al bon home de Centenie,
 Jusques à qui se contenie
 La Synagoguo fans alarmo:
 D'abord l'envejo se gendarmo,
 Et bando toutes sous ressorts
 Contre IESUS & sous Consorts:
 Lous Scribos ples de malisso,
 Soubs aparenssô de justisso,
 Disien, vejan s'aqueste crey
 Que nous cal observa la Ley.

Ly presenterou uno coumero
 Qu'avien surprizo en adultero,
 Et disien, aro se veyra
 A ce qu'el la condemnara,
 La Ley vol que sie lapidado;
 IESUS legis dins lour pensado,
 Qu'ero touto pleno de dol,
 De son det escriven al fol;
 Ly dis, que prenguez uno peiro,
 Et que la jette la premieiro
 Lou d'aqueles qu'es sans peccat;
 Iutjats qual fouguet pla toucat,

De veyre sa consciensso piro:
 Pauc à pauc chacun se retiro,
 Et rougillie de confusieu
 De legy sa condannatieu:
 IESUS diguet à l'accusado,
 Diguos - me qual t'a condannado?
 Personno non m'a pas res dich,
 Despeys qu'an legit vostre' escrich;
 IESUS ly dis, per penitensso
 Don tourna jamais dins l'offensso.

Vn autre cop, venou pregua
 De dire ce faillie pagua
 A l'Empereur Cesar la taillo,
 Ly presenterou sa medaillio;
 Et dis à Cesar & à Dieu
 Randez à chacun ce qu'es sieu.

Toujours avien IESUS en buto,
 Souvent ly cercavou disputo,
 Et disien qu'al jour del Sabat
 Avie fach pourta lou grabat
 A l'estroupiat de la piscino:
 IESUS en regardan lour mino,
 Parlan as Pharisiens, diguas,
 Se vostre' aze tombo' al fanguas,

Que sa pertó sic manifestó,
 Lou levarias ~~ny~~ un jour de festó;
 Elses surprises quand d'abor
 IESUS ly legiffie lou cor:
 Atal sas pensados frivolos
 Las pagavo de parabolos;
 Pourtant que disien la vertat
 De ce qui semblavo cachat.

Aquelo de l'enfant prodigue
 Enseigno qu'un chacun s'intrigue,
 Per evita don tomba pas
 Coum' el dins un tal mauvais pas;
 Metan la dins nostro pensado
 Coumo IESUS l'a debitado.

Vn pero qu'avie dous enfans,
 Quand toutes dous sou venguts grands,
 Lou cadet sans rasou ny rimo
 Ly demandet sa legitimo;
 Lou pero fouguet tant pregat,
 Qu'à la fy quand l'ajet paguat,
 Lou fil dins lou libertinatge
 Ajet leu pleguat son bagatge,
 En fasen toujours lou galan
 Al cabaret & al berlan,

En conversan permy las Damos,
 Trop souven dins lous loes infames;
 Atal en fasen mais qu'on pot,
 On a leu plegat l'esquipot:
 A la debaicho, ou à la dansso
 Dissipet touto sa substansso;
 Apres aquelles bels efforts
 Ez constreng de garda lous porcs.
 Accablat d'aquelo misero
 Counouïs qu'à l'houstal de son pero,
 Lous mercenaris an de pan
 Cependant qu'el mouris de fan;
 Et disdins aquelo indigenso
 Me levaray en diligenso;
 Lou repenty que m'a toucat
 Me fa counouïsse mon peccat:
 Atal as pezes de mon pero
 Ly faray passa sa colero,
 Quand ly diray la larmo' à l'œl
 Qu'ay peccat contre el & lou Cel,
 Qu'ieu souïy indigne d'uno plasso
 Coumo fil dins sa bouno grasso:
 Lou repentit d'aquel enfan
 Touquet lou pero tan avan,

Que d'abord vno foulo larmo ,
 Intret jufqu'al fons de fon armo ,
 Lou careffo; ly tend lous bras,
 Ly fa tua lou vedel gras ;
 Lou vestis d'uno raubo novo ,
 Ly fa l'haby de ce que trovo
 De plus precieus dins fon houftal ,
 De joïo, fa drefsa lou bal:
 Lou bruch d'aquelo bouno chero ,
 Fa que l'ainat dis à fon pero ,
 Que vol dire' aquel apparel ?
 Iamais non ay vift vn aignel
 Que m'ajas fach servi fus taulo ,
 Aquest prodigue vous enjaulo ;
 Ieu que foïy voftre fil ainat
 Iamais non m'avez res dounat ,
 Per me faire la mendro chero :
 Mon fil, non fias pas en colero :
 Ly dis lou pero; ce qu'ez mieu
 Tu fçaves bé que tout ez tieu ,
 Ieu non te vole pas desplaire ,
 Considero qu'aïffos ton fraire
 Lou cadet, que s'ero perdu
Après avé tout despendut:

Aro qu'ez dins la repentensso
 Ieu ay fach aquesto despensso;
 Ieu ay grando consolatiou
 Que toutes fias al pres de jeu.

Qual ez aquel qu'oun se consolo
 Del sens d'aquelo parabolo?
 Peys que IESUS nous fa senty
 Qu'un veritable repenty
 Tout lou mal qu'aven fach 'effasso,
 Nous remet dins sa bouno grasso.

Vn' outro parabolo dis
 Que dex filhos vierges jadis,
 Fouguerou de nioch convidados
 Per se trouva ben ajustados
 A de nopfos de qualitat;
 Toutos se metterou' en estat
 De prene tout son equipatge
 Per assista' antaquel mariatge;
 Chacuno garnis coumo cal
 Sa lampo d'oly d'el broucal,
 D'aquelles dex, cinq mainatjeiros
 Ramplissou d'oly fas oulieiros;
 Las autres non penferou pas
 D'ave d'oly per lou repas:

Toutes las dex s'endormiguerou,
 Sur un grand bruch se reveillerou,
 Aquestos cinq à son revel
 Trouvou fans oly soun calel;
 Las autres cinq pus avifados
 Avien sas lampos alumados,
 Perce qu'avien fach prouvisiu.
 Las autres dins la confusiu,
 De se veyre desprouvesidos,
 Et que sas phiolos erou vuidos,
 Pregou las cinq de l'in presta;
 Afin que pousquessou resta
 Per lou convid; las cinq prudentos
 Responderou à las negligentos;
 L'oly vous manquo' à vostre dam,
 Anas, crompas ne del marchan;
 Beleu per acava la festo
 Nautres noun aurian pas de resto;
 Aquelos cinq sans cap de sen
 Sortiguerou toutes essen,
 A dessein de ramply sas phiolos:
 Aqui pareguet qu'erou folos,
 Peys que se trouverou del guet,
 Quand d'abord lou Novy venguet,

Que fermet apres el la porto:
 Aquelos cinq d'uno voix forto
 Cridou, tustou, d'ouvriffes - nous:
 Cal ses vautres, l'y dis l'Espous:
 Vostre tusta nous romp la testo,
 Vautres non ses pas de la festo;
 Non troubles pas nostre repaus,
 La porto n'a pas ges de claus.

D'aquel discours nous cal aprene,
 Qu'oun nous cal pas laissa surprene,
 Iamais milhouno provisieu
 Que l'oly que bruslo per Dieu;
 Vn' armo que n'es provefido
 Non cren pas la fy de sa vido:
 Touto parabolo conten
 Sous son escorffo lou bon fen.

Non cal pas passa sous silenffo
 La que parlo de la femensso;
 La qu'on jetto dins un bon camp
 Ramplis lou granie de bon gran;
 La que tombo dins la carriero,
 Sus d'espignos, ou fus la peiro,
 Se perd, sans proufita de rez,
 Quand lous auffsels ou an tout prez.

Quand la paraulo de Dieu germe
 Dedins uno consciensso fermo
 Per seguy sous Commandamens ;
 Tout y produis abundamens ;
 Mais lors qu'uno consciensso ingrato
 Que s'endormis ou que se flato
 Se ne vol prene quauque mout
 Lou Demon ou emporto tout.

IESUS en sas similitudos
 Mostro las vertats toutes nudos,
 Que cal prene per de leçous,
 Tant as pobles, coum' as Douctous.

Vejan lou Douctou Nicodemo,
 Qu'oun compren pas que lou Baptemo
 Nous ouvris la porto del Cel,
 Quan nous fa naisse de nouvel,
 Et disie, couffi se pot faire
 De tourn' al ventre d'uno maire
 Quand on n'es sourtit uno fes ?
 Perce qu'oun n'avie pas compres
 Qu'aquele nouvelo naissensso
 Reparo la premieir' offensso
 Qu'Adam faguet lou premie' al hort,
 Que causet à toutes la mort ;

Peys qu'aquel peccat d'origino
 Nous a caufat nostro ruino.

Vn jour as Douctous lous pus fys,
 Per lous tenta IESUS ly dis,
 Gaire be coumo qui devigno;
 Vn Bourges plantet uno Vigno,
 La garnis d'assos à l'entour,
 Bastiguet al miech uno Tour
 Per y faire tout lou mainatge;
 Et peys la baillet al lougatge
 A quauques certains Payfans,
 Per ly pagua toutes lous ans
 La soumo qu'avien accordado:
 Mais quand venien en fin d'annado,
 Jamais non ly pagavou res
 De toutes lous fruits qu'avien pres:
 Lou Mestre lassat de patiensso,
 Ly mando per querre la censso;
 Mais quand lous varlets lay veniou,
 Lous mechans rendies lous batiou,
 De colero lous maltratavou,
 Lou pus souven lous massacravou:
 Sans aprehande lou peril
 Lou Mestre lay mando sou Fil,

Pourtat dins aquelo cresensso,
 Que per el aurien complasensso:
 D'abord que lou Fil pareguet,
 Vn des mechans rendies diguet,
 Ayssos l'heritie de son Paire,
 Vitomens nous en cal desfaire,
 Persouno noun say tournara,
 La Vigno nous demourara.

IESUS demandet sa pensado
 As Douctous d'aquell' assemblado:
 Toutes responderou d'abort
 Qu'auquo meritavo la mort,
 Et qu'uno tan grando malisso
 Serie punido per justisso;
 Amays quand lou Mestre vendrie,
 Aquelo Vigno lougarie
 A gens de milhouno consciensso,
 Que rendrien justomens la censso,
 Dessus aquel cas allegat,
 Vous autres aves pla jutgeat,
 Dit IESUS: Ambe quietudo
 Expliquo la similitudo,
 Et ly fa veire claromens
 Qu'elles erou d'aquelos gens;

Peys qu'à présent la Synaguoguo
 A pervertit lou Decalogueo;
 Que lous Prophetos massacrats
 Erou lous messatges sacrats,
 Mandats de la part de son Pero:
 Qu'enfin la ratjo & la colero
 Avien desja jettat lou fort
 De ly faire souffry la mort:
 Atal la justisso divino
 Avie minutat lour ruino;
 L'Evangilo ferie pourtat
 Al poble qu'aurie meritat
 D'intra dins la justo cresensso,
 Per un' aveugl' obeissensso:
 Apres aquelo applicatieu,
 Lous layssso dins la confusieu;
 Car quandaquan IESUS lous quito,
 Lou Poble se met à sa fuito,
 Que l'enuirounavo tousjours
 IESUS ly ten aquest discours.

Ayssi cal qu'escoute lou chiche
 L'histoiro d'aquel mauvais Riche,
 Qu'ero chaque jour en festin
 Vestit de pourpre & de fin lin;

Prodiguen

Prodigu' en tout, & soul avare
 A l'endrech del paure Lazare
 Qu'ero à la porto mort de fan
 Sans ly douna bouffi de pan,
 Quasi tout nud sanso camiso;
 Quo'un demandavo qu'uno briso
 De ce que souvravo' à sous chis,
 Noun de ragoufts ny d'achis;
 Aquel paure ple de misero
 A la porto toujurs espero:
 Enfin calguet cambia de fort
 Quand l'un & l'autre fouguet mort,
 Lou Riche per mal aventuro
 Ajet l'enfer per sepulturo;
 Lou Lazaro del fein d'Abram
 Lou vey aval toujurs cridan,
 Qu'el bruslo dins aquelo flamo
 Qu'aquel loc pudent, & infamo,
 Sans auere ges de secours,
 Noun sap ont' auere recours,
 S'onquos qu'el se souven à l'aro
 Del nom d'aquel paure Lazaro;
 Qu'alors el vey tout à perpau
 Alpres d'Abram en grand repaus,

Dins sa desoulatieu estremo,
 El crido sans cesso, qu'el cremo,
 Et toujourns crido qu'el a fet,
 Demando que del bout del det,
 Promptomens lou Lazare venguo
 Ly pourta d'aiguo sur sa lenguo,
 A causa qu'el bruslo toujours
 Dedins las flamos d'aquel four;
 Mais à retour Abram ly crido,
 Qu'el se souvenguo qu'an sa vido,
 Tout a souvrat dins son houstal,
 Lou Lazare n'avie que mal;
 Que lou luxe & la bouno chero
 L'avien mes dins lou loc qu'el ero;
 Qu'à present el ez tourmentat,
 Quand n'avie pas agut pietat
 Del Lazare, quand demandavo
 Vn pauc de ce que ly souvravo:
 El vey aro per son mal-heur
 Lou Lazare dins son bon-heur;
 Qu'el confidere que sous crimes
 L'an mes dins aquelles abyfmes:
 Aro Lazar' es à couvert
 De toutes lous mals qu'a souffert;

Lou Riche presso fas prieros,
 De manda qu'auqu'un à sous freros
 Lous adverty, d'oun tombas pas
 Coum' el dins un tan mauvais pas:
 Abram respond per sa desfetto
 Qu'oun manquavou pas de Propheto,
 A sous freros, lous adverty,
 S'elses se voulien converty:

Aquel recit vol qu'on proufite
 De l'histoire, per estre quite
 D'oun tomba malheurousomen
 Dins un tal inconvenien;
 D'aquel país degus non torno
 Per prieros ny per aumorno;
 Cal que chacun pendent qu'es vieu
 Done selon sa conditieu.

Per sa milhou veyre sa gloiro,
 IESUS ajust' aquest' histoïro
 Del jour del darrie Iutjomen
 Que nous deu touca vivomen;
 Quand per la punitieu coumuno,
 Adonc lou Soulel & la Luno
 Dins uno grand' obscuritat
 Perdran l'esclat de sa clartat;

La journado sera funesto,
 Peys que la machino celesto
 Ambe tout son bel ornamen
 Vendra per lors en perimen:
 Pa - mens dins aquelo nioch sombre
 Vn grand fioc dissipara l'ombro,
 Per fa veyre plen de courroux
 Vn Iutge que ten uno Croux,
 Affetat sul mont de Calvero
 Ambe son visatge severo,
 Dins un momen ambe' un cop d'el
 Assemblara tout son troupel;
 Davant el touto creaturo
 A peno pot estre seguro,
 Pey que chacun sera jutjat
 A la rigou de son peccat:
 A qui de certaino sciensso
 Dins lou libre de sa consciensso,
 Lous bous, lous mechans atabe
 Legiran son mal ou son be:
 Adonc quand aura fach sa trio,
 El cridara tout en furio
 A lous que se veyran bandits
 A sa man gaucho; anas maudits

Eternellomens miserables
 Per estre compaignous des Diables,
 Peys que jusques à vostro mort
 Avez voulgut seguy son fort.

Mais à lous que penden lour vido
 Auran sa voulontat seguido,
 Lous metra vers la bouno man,
 Per ly dire' en lous caressan,
 Venez per canta mas louïanges
 Al pres de jeu ambe mous Anges,
 Per recompensa vostres maus
 Venez prene vostre repaus
 Dins lou Rouyaume de mon Pero:
 Atal finira sa colero.

Après ce que Iesus a dich,
 El nous a laïssat per escrich,
 Per ave las conscienssios puros,
 Que cal perdouna las injuros
 De l'ennemic lou pus cruel:
 Car nostre Pero qu'es al Cel
 Vol que per repara l'offensso
 Ly laïssen touto la vengensso;
 Quand l'ennemic nous a fach tor
 Ly cal perdouna de bon cor,

Et nous cal quitta la colero
 Per estre fils d'aquel bon Pero,
 Que lou Soulel chaque maty
 Sur bous & mechants fa forty,
 Et qu'arroso lou labouratge
 Tant del mechant coumo del fatge;
 Atal IESUS a pratiquat
 Quand l'ajerou crucifigat;
 El faguet tout haut sa priero
 Per sous ennemics à son Pero;
 Quy fara' aquel enseignomen
 Non crendra pas al Iutjomen.

Ajusten aro' à sous miracles
 La curo des Demoniacles.
 Lou bruch s'espandis tant avan,
 Qu'uno fenno de Canaan
 Qu'avie sa filho pouffedado,
 Ajet uno forto penssado
 Que sa filho aurie la fantat,
 Se IESUS avie la bontat
 De l'escouta sur sa demando;
 Sa fe fouguet talomen grando,
 Qu'elo dis ambe soubmissieu,
 IESUS ajas pietat de jeu,

Fil de David que tout accordo,
 Fafez-me la misericordo,
 En la vertu de vostre nom,
 De voule cassa lou Demon
 Que ten ma filho tourmentado:
 Aquelo mero desfoulado
 Accompagno IESUS per tout:
 El passo sans ly dire mout;
 Mais la fenno toujours persisto,
 Et seguis IESUS sur sa pisto,
 Cridou dins sa defolatieu,
 IESUS, ajas pietat de jeu:
 Cependant qu'elo persevero,
 Lous Apostros per leur priero
 Pressou IESUS de l'y accorda
 Ce qu'elo ven l'y demanda
 An tant de presso per sa filho;
 Lou pan des enfans de familho,
 Dit IESUS, n'es pas per lous chis:
 Adonc aquelo fenno dis,
 Oïda toujours lou chy se fiso
 Aumens de mangea quauquo briso
 Del pan del mestre de l'houstal:
 Quand IESUS la vejet atal

Fermo dins uno fe tant grando,
 L'accordet touto sa demando,
 Et diguet qu'en tout Israël
 N'avie pas vist res de parel.

Vn autre zelo d'uno mero
 La porto' à faire uno priero,
 Sans outro consideratieu
 Que contenta son ambitieü;
 Ce que ly hauffet lou couratge
 Ero l'hounou del parentage;
 La mero de lacques & Iean
 Ven à IESUS en demandan:
 Aquelo fenno mal adrecho,
 Vol qu'à la gauch' et à la drecho
 IESUS ly plasse sous enfans,
 Coumo son' erou pas prou grands
 De lous ave mes à sa fuito.
 La fortune n'es pas petito,
 Peysque IESUS lous a causis
 Per estre de sous favouris:
 L'impertinenso es toujours grando,
 Quand on noun sap ce qu'on demando;
 Elses nou avien pas compres,
 Que IESUS vey que toutes tres

Avien comploutat l'artifice:
 Poudez ty beure lou calice?
 Ly dis IESUS en sourisen;
 Elses respondou, lou beuren:
 Oïda! Vautres beurez là tasso:
 Mais per vous douna aquelo plasso,
 Aquo non me regardo pas;
 Mon Pero' es mestre d'aquel cas.

Aïssy la differenço' es grando
 De l'uno, & de l'autro demando:
 La mero qu'es de Canaan
 Humblomens ven en demandan
 A IESUS fantat per sa filho:
 Aquesto vol que sa familho
 Augmente dins la conditieu:
 Escouten sa resolutieu.
 Quand demandan misericordo,
 IESUS volontiers nous l'accordo;
 Mais quand ly demandan d'hounous,
 Alors el nous respond tout blous;
 Per l'effet d'aquelo priero
 Cal ave recours à mon Pero.

Vn jour qu'ero dessus la mar
 La barquo corriguet hazard;

La tempesto s'ero levado,
 La barquo quasi submerjado,
 IESUS feinguet de soumeilla;
 Pierres venguet lou reveilla:
 Seigneur, tout a perdu couratge,
 Sauvas-nous d'aqueste naufrage;
 Per tout l'image de la mort
 Nous seguis, menas-nous al port:
 Quand IESUS vejet l'espouvento,
 Fa cessa d'abord la tourmento:
 Adonc aquellos bounos gens
 Disien, vejas couffy lous vens
 Et la mar soudain se rapaiso,
 Quand el coumando tout se taiso.
 Touto' uno nioch uno' outro fes
 Avien vouguat sans prene res;
 Perce que IESUS ly manquavo,
 Pierres lou vey que caminavo
 Sur la mar sans baigna lous pes,
 Toutes creguerou qu'el fougues
 Per lous troubla quauque fantosme
 Que pareguesso coumo' un home;
 Mais IESUS se descouvrignet
 En s'aprouchan, & ly diguet

Avant qu'intra dedins la barquo,
 Aro veyrez uno' outro marquo
 De ce que jeu vous ay prechat;
 Iettas dins la mar lou filat,
 Car jeu vole que tout y cresquo;
 Iamais nou fouguet talo pesquo,
 Peysque lous filats del grand pes
 Se rompien del peys qu'avien pres:
 Toujours consultan lous oracles
 Trouvaren de novels miracles;
 Quand intravo dins un houstal,
 D'abord fasie fouguy lou mal.

Quand la belomero de Pierres
 Es pressado de grosses fiebvres,
 Iesus parlet en coumandan,
 La fiebvre quittet à l'instan
 Per la vertu de sa paraulo:
 Elo se levo' et sert en taulo.

D'abord dedins aquel houstal
 Chacun per guery de son mal,
 Aveugles, manchots & bouitouses,
 Paralitiques & goutoufes,
 Ta-leu jouves coumo viellars
 Fourou pourtats de toutes pars:

Autros fes dessus de paillaflos
 Lous ly portavou sur las plaffos ;
 Tout aquelles qu'erou ferits
 D'abord s'en tournavou guerits,

Sa paraulo fans ges de peno
 Convertiguet la Magdaleno,
 Quand elo' ajet lou cor toucat
 Del repenty de son peccat ;
 Aquelo bouno Doumayfelo
 Ramplido d'amour & de zelo,
 En toutbe que IESUS soupes,
 S'agnet jetta viste' à sous pes,
 Alors que Simon lou trattavo :
 Aquy fans cesso' elo plouravo,
 Et verset toutes sous onguens
 En presensso d'aquelos gens :
 IESUS vesen sa repentensso
 Perdounet touto son offensso ;
 Mais elo sa vido duran
 Fouguet per IESUS souspiran.

La Samariteno ravidò
 De ly' ave descouvert sa vido ;
 Quand trouvet IESUS aquel cop
 Affettat al pous de Iacob ;

L'assat d'ave pres tant de peno,
 Sa bouno fortune la meno
 Al pous per ramply son arjol;
 IESUS se relevet del sol,
 Ly demandet de sa bouteillo
 D'aiguo, & ly dis qu'à la pareillo
 S'elo vol; IESUS ly proumet
 D'aquelo qu'on n'a jamais fet
 Quand uno fes on l'a begudo:
 Aquelo fenno resoulgudo,
 Respondet à IESUS d'abord,
 Lous Iusious noun sou pas d'accord
 Ambe' aquelles de nostro terro
 Gayrebe sou toujours en guerro:
 Per la touca jusques al vieu,
 Se tu sçavies lou doun de Dieu,
 Dis IESUS, ma source' es tan belo,
 Que coulo' à la vido' eternalo,
 Dounas m'en, son' a pas tarit
 Seigneur, fay veny ton marit,
 Dis IESUS; elo ly declaro
 Qu'oun n'a pas cap; aquel qu'ias aro
 Non ou es pas, & la presset
 D'advoüa que n'avie aveut sept:

Ieu vese be que s'es Propheto,
 Dis elo fasen sa retreto;
 E dis per tout per son bon-heur
 Qu'avie rencontrat lou Sauveur:
 D'abord lou poble de la vilo
 Venguet veyre IESUS en filo.

Al bruch de ce qu'ero passat,
 Lou poble s'ero ramassat
 Al tour d'el de touto Iudeo;
 Lou pichot boun home Zacheo
 Quand sçachet qu'el devie passa,
 Per non se laissa pas pressa
 A la foulo; car de naturo
 El ero pichot d'estaturo;
 Escalo' un aubre tout expres,
 Afin de lou veyre de pres:
 IESUS ly dis, sul Cicomoro
 Descendes vite; ma demoro
 Deu estre vey dins vostre' houstal;
 Zacheo fouguet leu aval,
 Per ressaupre talo visito:
 IESUS congediet sa suito:
 Quand fouguerou' intrats toutes douz
 Zacheo faguet sas hounous:

Affetats al tour de la taulo
 Zacheo prenguet la paraulo,
 Et ly voulguet faire sçabe,
 Coumo' el dounavo de son be
 La mitat as necessitouses,
 Tant descouverts, coumo' as hontoufes;
 Et s'el avie fraudat qu'auqu'un
 L'y restituo tres per un.

En sourten d'aquelo visito,
 Lous Apôtres tournou' à sa fuito,
 Et trovou IESUS à perpau
 Que ly tenguet aquest' perpau.
 Qu'avés - vous autres auzit dire
 Qu'ero jeu? Sans y contredire
 Diguas ou, parlas libromens,
 Qual souy jeu, sou disou las gens!
 Vn d'elses respond en franchiso;
 Lous uz disou que s'es Moyso;
 D'autres Elie; & tu Simon?
 Ieu dise que venés d'amon
 De la dextro de Dieu lou Pero:
 Vn grand bon-heur Simon t'espero;
 La car ny lou sang t'ou pas dich
Ce qu'es estat de jeu escrich:

Mon Pero de sa bontat puro
 T'a revelado ma naturo;
 Sur tu Pierres per fondamen
 Ieu dressaray lou bastimen
 De ma Gleyso; peys sans contesto
 Ieu vole que fies à la Testo:
 Quand jeu t'auray baillat las Claus,
 Tu t'en serviras à perpaus;
 L'Enfer ambe l'hourrou qu'el porto
 Iappara toujours à la porto:
 IESUS dins aquelo doussou
 Faguet Pierres son Successou.

Tout aquo met IESUS en vogue,
 Et troublo fort la Synaguogo
 Que se mettet hors de resou,
 Quand aprenguet la guerifou
 D'aquel aveugle de naissensso,
 Quand venguet à sa counouïssensso;
 Perce que IESUS en passan
 Vey aquel paure mandian
 Aveugle davant uno porto,
 Sa tendressso d'abord lou porto
 De ly donna la guerifou
 D'uno merveillouso faïssou:

Quand

Quand lous Apôtros lou vejerou
 Incontinen ly demanderou,
 Qu'al ero aquel d'aquel houstal
 Qu'es cause qu'es nascut atal;
 IESUS respound qu'aquel doumatge
 Noun ven pas de son parentatge,
 Mais que sur el l'obro de Dieu
 Fara veyre sa perfectieu;
 Alors sa salivo sacrado
 Faguet uno terro pastado
 Per ly metre sur lous dous els
 Que quand -aquand venguerou bels,
 Ly coumandet que s'en anessou
 En Xyloë que lous lavessou;
 (La merueille d'aquelo' actieu
 Nous mostro de sa reflectieu,
 Qu'un viel peccat dins la consciensso,
 Osto touto la counouissensso;
 La graço que coulo del Cel,
 Qu'es la salivo del cervel,
 Mesclado' ambe nostro bassessou;
 Quand -aquand nous dono l'adresso
 D'ana tout drech per nous sauva
 En Xyloë per nous lava;

Car del cor ùno bouno larmo;
 Nous torno la vïsto à nostr' armo.)
 Tournen nautres à nostros gens,
 Que mandou querre lous parens,
 D'aquel aveugle de naturo,
 Estounats d'uno talo curo,
 Per ly declara la vertat
 De ce que l'y avien rapourtat:
 Lou Paire dis; que poudien creyre
 Que son fil nasquet sans y veyre;
 Qu'el mesmes dirie la resou
 Couffy' avie' agut sa guerïsou,
 Perce qu'el avie deja l'atge
 Per ly dire lou perfounatge
 Que l'avie randut atal fan.
 Lou fil lour diguet, qu'en passan
 El se rencontret en presensso
 D'un, qu'el n'a pas sa counouïssensso;
 D'abord que l'ajet agachat
 Pastet de terro' an soun crachat,
 Amb' aquo ly dounet la vïsto:
 Atal lou jöüyn' home perfïsto,
 Et dis que jamais home vieu
 Noun a vïst faire tal' actieu.

Aquel discours lou desespero,
 Et ly faguet dire' en colero,
 Vn ignorant necessitous
 Tu vos enseigna de Douctous?
 Tant mais cavauou la nouuelo,
 Tant mais troublavou lour cervelo
 Lous Pharisiens; & de renfort
 La resurrectieu d'aquel mort
 Qu'ero Seignou de Bethanio
 Lous mettet de tout en manio,
 Quand apprenguerou la vertat,
 Couffi l'avie ressuscitat;
 La Synaguoguo' ero' estourdido
 Quand IESUS redounet la vido
 A la filletto dins l'houstal,
 Al fil de la veuso' al pourtal:
 Mais lorsque Mousur lou Lazare
 Que IESUS avie toujours care,
 Fouguet malaut à son Castel:
 Sas sœurs lou creguerou mortel.
 Martho' et Mario Magdaleno
 Per se tira d'aquelo peno
 Escrivou' à IESUS de sas mas:
 Seigneur, aquel que vous ayas

Es malaute; I E S U S demoro
 Incaro quatre jours de foro,
 Pren lous Apôtros, & ly dis,
 Lazaro nostre' amic dourmis;
 Sas Sœurs m'an escrich la nouvelo;
 Sa malautie n'es pas mourtelo:
 Lous Apôtros difou, s'el dort
 Soun mal noun es pas à la mort,
 Aladounc I E S U S leur declaro
 La mort de son amic Lazaro;
 Et leur dis que l'y vol ana:
 Couffy l'ay voulez-vous tourna?
 Difou fas gens; noun a pas gaire
 Que de vous se voulien desfaire;
 Couffy voulez-vous abourda
 Lous que vous voulien lapida:
 Mais nonobstant la remoustransso,
 Tout doussomens I E S U S s'avansso
 Ambe fas gens, & pren son fort
 Al Castel del Lazaro mort:
 Davant qu'intres, qu'auqu'un s'escarto
 Qu'anet donna l'avis à Martho;
 D'abord elo ven en plouran
 As pes de I E S U S souspiran,

Et ly dis, mon frero Lazaro
 Sans doubtte serie vieu incaró;
 Se vous s'ay fougueffes estat,
 Ount' avez-vous tan arrestat?
 IESUS ly diguet que son frero
 Tournara' en vido coum' el eró;
 Sans doubt' el ressuscitara
 Lors qu'aquel darrie jour vendra,
 Diguet Martho tout' estourdido:
 IESUS respond; jeu souÿ la vido;
 Et jeu souÿ la resurrectie
 De lous qu'an sa cresensso' an jeu;
 Ou crezes-ty Martho? Aube certos,
 Et que per repara las pertos
 Del monde, s'es vengut d'el cel
 Lou vray Fil d'el Pero' Eternel:
 Martho quand - aquand hors d'haleno
 Courris adverty Magdaleno,
 Ly dis à l'aureillo; ma sœur,
 A çaval aven lou Sauveur.
 Al recit d'aquelo nouvelo
 Mario per marca son zelo,
 Que tenie son cor captivat,
Quan sçachet IESUS arrivat,

D'abord se mettet en campaigno,
 Sans dire mout à sa campaigno;
 Ven dire' à IESUS à genous;
 Helas Seigneur, ount' erez-vous?
 Mon frero serie vïeu incaro
 Se s'ay foutes estat àlaro;
 Sas larmos mouderou soun crit,
 IESUS fremis dins son esprit;
 Lous que vesien qu'el se plouravo
 Disien, veses couffy l'aymavo?
 Per fa ce qu'el avie proumes;
 IESUS ly dis, ount l'avez mes?
 Martho respound; el put que toumbo,
 A quatre jours qu'es dins la tombo:
 Quand IESUS fouguet sur lou loc
 Coumando de leva lou roc,
 Qu'ero' uno grosso peiro duro,
 Que couvrissie la sepulturo:
 D'abord levo sous els al cel,
 S'adresso' à son Pero' Eternel,
 Ieu save be que vous mon Pero
 Exauffas toujours ma priero;
 Mais lous que sou al tour de jeu,
 Cal que counousquou ma misieu,

Et que publico vostro gloiro:
 Per la fuito d'aquesto' histoiro,
 IESUS crido dins lou tombeu
 Sourtez Lazaro, venez leu;
 Sans trouva ges de resistsso,
 Lou Lazare ven en presensso,
 Et fourtis drech sur aquel sol
 Enveloupat de son lensol:
 Incontinens IESUS coumando,
 Delias lou d'aquelo bando,
 Et peys lou rendet à sas sœurs.

Quand aquelles consolateurs,
 Qu'erou venguts en Bethanio
 Per consoula Martho' et Mario
 Qu'erou de gens de qualitat,
 Vejerou lou ressuscitat,
 Coumo presens à l'espectacle
 S'avanfou dire lou miracle
 En public dins Ierusalem;
 Car lou Castel noun es pas len.
 Plusieurs sur aquelo paraulo
 Lay van, & lou vejerou' en taulo
 Fort estounats, & notamen
 Lous qu'avien vist l'enterramen:

Al retour la nouvelo filo
 Pauc à pauc per touto la vilo;
 Incontinens lous Pharisiens
 Manderou veny lous Anciens,
 Per veire ce que devien faire
 Sur aquel important affaire;
 Aquy transportats de passieu
 Prenguerou la resolutieu
 En lou destinan al suplisse,
 De dire quel ero complisse
 D'uno cruelo rebellicu
 Contro Cesar, & contro Dieu;
 Qu'el dounavo mauvais exemple.
 IESUS pourtant dedins lou Temple,
 Disie tout haut son intensieu,
 Qu'ero de mettre en perfectieu,
 Sa Ley pourtado per Moïso
 Qu'el la prechavo sans feintiso;
 Qual lou reprendrie de peccat?
 En res qu'el agesso mancat;
 Toutes lous que me voudran creire
 Dis IESUS, jeu ly faray veire,
 Qu'ieu lou menaray à bon port,
 Qu'oun goustaran jamais la mort;

Car mous discours sou tables :
 Se vey be que tu as loué sales,
 Responderou mal à perpas
 Lous Douctous troublats del repaus,
 Et ly disou tout en colero,
 Sies-tu pus grand que nostre Pero
 Abram, qu'es mort despeys long temps?
 Lous Prophetos tant bounos gens,
 Qu'an toujours nostro Ley seguido;
 Cependant an perdut la vido.
 IESUS respondet à son tour;
 Abram a deja vist mon jour,
 Et a menat resjouiïssensso,
 Quand el a vисто ma naïssensso;
 Despeys qu'houro sies tu tant gran,
 Qu'ajos vist nostre pero' Abram?
 Tu noun as pas cinquante' ans d'atge,
 Per ave vist lou persounatge,
 Ly responderou lous Douctous?
 IESUS lour dis, destrompas-vous;
 Avant qu'Abram venguess'o' al mond'
 Ieu soüy avant que res se fonde.
 Vn chacun d'elses coumo fol
 Leverou de peyros del fol

Contro sa perfouno sacrado;
 IESUS prevenguet lour boutado,
 Se cacho d'elfes, & fourtis
 Del Temple; Quand à quand partis
 An sous Apostros en compaigno,
 Vers uno petito montaigno,
 Qu'apelou lou mont d'Olivet;
 Et d'abord que l'ay arrivet,
 IESUS se mettet en oriero,
 Recoumandet tout a soun Pero,
 Peys coumandet de sa veny
 D'aquel Bourg de Getsemany
 Vno saumo qu'ero' estacado
 An soun pouly, per soun intrado,
 Qu'el voulie sans differa len
 Faire dedins Ierusalem.
 Lous enfans Hebreus mais de milo
 En foulo fourten de la vilo,
 Donou millo benedictieu
 A lou que ven al nom de Dieu,
 Et venou toutes en compaigno,
 Al camy d'aquelo montaigno,
 Et lou tapissou de ramels
Coupats des aubres lous pus bels;

Toujour menan rejouïssensso.
 Qu'an IESUS ajet en presensso
 La Citadello de Sion
 Avant que passa lou Cedron,
 De tendressso jettet de larmos,
 Et ly prediguet las alarmos,
 Et son entiero destructieu
 Qu'un jour aurien per punitieu:
 Lou poble sorten de la vilo,
 Ambe' uno' acclamatieu civilo
 Se joïneguet an lous enfans,
 De joyo batten de las mans:
 Atal amb' aquelo boutado
 Ly faguerou fa son intrado:
 Aquel poble dins pauc de jours
 Changerou fort leu de discours;
 Lous Douctous jougaran son rolle
 Per lou fa crida tolle tolle
 Contre IESUS, quand lou Confel
 Aura deliberat contr' el.
 Pourtant coumo la Ley coumuno
 Vol qu'al quatorze de la Luno
 D'el mes de Mars, toutes lous ans
 Dins lous houstals des habitans,

A chaquo fami^lho se fasquo
 La celebritat de la Pasquo;
 Lors IESUS diguet à sas gens,
 Que dins dous jours ero lou temps
 De tene touto causo presto
 Per faire celebra la Festo;
 Et ly diguet que trouvarien
 De boun rencontro' un Citoyen
 Que porto' en man uno bouteillo,
 Que d'abord prestarie l'aureillo
 A ce que dirien de sa part;
 Que ly moustresso en qu'anio part
 Ont pourrien prepara la viando
 D'el repas que la Ley coumando;
 El vous moustrara quand à quand
 Vn membre tapissat fort grand,
 Et propre per aquel usatge,
 De sa la Ceno del passatge.

Quand IESUS fouguet avertit
 Que son aignel ero roustit
 De mesmes que la Ley ordouno,
 D'abort el venguet en persouno
 An lous douze qu'avie appellat
 Al prés d'el à l'Apostolat:

Apres ave benist la taulo,
 Ly tenguet aquesto paraulo:
 Vautres que s'es aissy presens,
 Et que mangean toutes effens
 L'Aign'el, qu'es estat ma figuro,
 Coumo remarquo l'Escrituro;
 Ce qu'es estat de jeu predict
 A nioch se trouvara' accomplit.
 Vn de vautres a la penssado
 De me trahy dins la vesprado;
 Que persouno noun sie troublat,
 Lou que mettra la man al plat
 Coume jeu, es lou persounatge
 Qu'a resoulgut aquel ouvratge,
 Et que deja d'aquelo gen
 A dins sa bourso pres l'argen;
 Iamais noun ajes pres naissensso
 Per coumettre uno talo' ouffensso.

Apres ave mangeat l'Aignel,
 Iesus levet lous els al Cel;
 Et quand ajerou rendut grasso,
 Iesus alors quittet sa plasso:
 Son dessein avant que soutes
 Ero de ly lava lous pes,

Senchet lous rens d'uno servietto,
 Et faguet pourta d'aiguo netto
 Per lava lous pes à chacun,
 En lous appelan un per un:
 Quand sounet Pierres que venguesso,
 Afin qu'à son tour lou lavesso,
 Pierres respon sur aquel cas,
 Lous pefes, Seigneur, nany pas;
 Tu noun podes pas saupre' incaro,
 Dit IESUS, ce que se preparo,
 S'ieu noun te lave pas lous pes,
 Noun me faras jamais al pres:
 Aladonc Pierres s'abandouno
 Lou cap, lous pes, & sa persouno.
 Cependant res non touquet pas
 Lou cor d'aquel traite Iudas;
 IESUS se remettet en taulo,
 Pren de pan, & de sa paraulo,
 Quand l'aget coupat lou benis,
 Ne dono' à toutes, & ly dis,
 Tenes, mangeas aquo jeu mesme,
 Que vous ay aimats à l'extreme:
 Atal de grando devoutieu
 Fares en memoire de jeu.

Per acava lou sacrifice
 Mettet de vy dins un calice,
 Lou benis, & ly dis tout franc,
 Prenes, beves, aquo' es mon Sanc
 Queourtira leu de mas venos
 En remissieu de vostres penos.

Atal de sas divinos mans
 Se dounet à sous doutze Enfans:
 Apres avere rendu grassos,
 Chacun se levo de sas plassos:
 Iudasourtis secretomens
 Per s'en ana trouva sas gens,
 Plé de la ratjo qu'avie preso
 D'executa son entrepreso;
 Perce que IESUS à l'instan
 Prenguet Pierres, Jacques & Jean,
 Etourtiguet hors de la porto,
 Per ana drech an aquel horto,
 Coumo' el fasie lou pus souven,
 En passan de nioch lou tourren.
 D'abord apres son arrivado,
 IESUS occupet sa penssado
 En consolan aquelles tres
 Que per sa compaigno avie pres,

De lous counsoula sans res feigne;
 Qu'elles noun devien pas res creigne;
 Ny fa semblan d'estre alarmats,
 Quand Iudas en de gens armats
 Vendrien al Iardin per lou prene,
 Ly coumando de se contene,
 D'estre' eveillat, de pregua Dieu,
 D'oun intra pas en tentatieu;
 IESUS per faire sa priero
 S'escarto triste, mais soun Pero
 Ly mandet un Ange d'abort,
 Que ly serviguet de confort;
 Car dins la profundo tristesso
 L'amour & noun pas la feblezzo
 Faguet de violens effors,
 Tant que lou sang sort de son corps;
 El vesie be que sas souffrenssos
 Erou per lava las offensos,
 Et per soulatja lous ingrats
 Que s'erou desja preparats
 De lou veny prene' en man forto;
 Qu'oun' erou pas len de la porto;
 Se levo, ven à sours amis
 Qu'el trouvo toutes endourmis:

En parlan IESUS lous reveillo;
 Vautres dourmes, & Iudas veillo?
 El fera' aissy dins pauc de temps
 Ambe la troupo de sas gens.

Cependant que IESUS parlavo,
 Judas ambe lous qu'el menavo
 S'aprouchet, & dis as Sargeans,
 Ieu lou vau mettre' en vostre mans:
 Al loc de counouïsse sa fautu,
 Lou traite lou baïso à la gauto,
 Et ly dis coumo' en bouno part,
 Maïstre bon soir; IESUS repart,
 L'amic, que sies-tu vengut faire?
 Acavo vite ton affaire.

Tout incontinen un varlet
 Prenguet IESUS per lou coulet:
 Sur lou bruch entre dor & veillo
 Pierres faguet fautu l'aureillo
 D'un cop d'espaso' à un Souldat
 D'aquelles qu'avien coumandat;
 Apres avé tanffat l'Apôtro,
 IESUS pren l'aureillo & l'acotro,
 Et douffomen dis as Souldats,
 Diguas, qual s'ay vous a mandats?

Ieu ery chaque jour al Temple,
 Et vous ay dounat bon exemple,
 Perque non me tenias adon?
 Non pas me veny faire affron.
 Quand à quand aquelo canaillo
 De Souldats, & la Sargeantaillo
 Lou traterou coumo badin,
 Lou fourtiguero d'el Iardin:
 Lous scelerats d'aquelos Gardos
 Des manches de fas halabardos
 Ly dounerou mais de cents cots.
 Lous autres armats de billots
 De pou qu'avien que l'y escapesso,
 Lou pressavou que caminesso;
 En descenden d'aquelles rocs
 IESUS tombet cinq ou sies cots,
 Que s'ero gastat leu visatge,
 Avant que fougues' al passatge
 Del Cedron, qu'es aquel tourren
 Que l'y ferou passa' en courren.
 Quand fouguro' intrats dins las portas
 Enviounats de las Cohortos,
 Lou menerou per accident
 Aquo d'Anno lou President;

Mais aquelo annado Caïpho
 Fafie la Chargeo de Pontifo,
 Aquel qu'avie dounat cōunffel
 Que callie se desfaire d'el;
 Car fur fa mort cal que se fonde
 Lou foul salut de tout lou monde;
 Aqui l'estaquèrou de court
 A l'aubre de la baffo court,
 Ount las infamos creaturos
 Ly fafien souffry mille' injuros,
 Jusques à ce qu'Anno venguet,
 Que quand à quand l'interrouguet
 Des Disciples de fa Douctrino,
 Dont tiravo son origino?
 IESUS responguet franchomens,
 Qu'el a parlat publicuomens
 Al Temple dins la Synaguoguo;
 Que lou mesmes que l'intertoguo
 Pot s'informa des pus anciens,
 Des Escribos & Pharisiens
 Per satisfaire à sas demandos.
 Alors del miech d'aquellos bandos
 La man d'un infamo varlet
 Couvris sa gauto d'un soufflet,

Sans doute la qu'avie baifado
 Iudas; puleu fougues seccado
 Aquelo man avant l'actieu
 Sur la perfouno de son Dieu:
 I E S U S pourtant ambe patiensso
 A mesmes temps per sa defensso
 Diguet an aquel endiablât,
 S'el cresie qu'ajes mal parlat,
 Ne devie prene tesmoignatge,
 Non pas ly faire un tal outratge.

Pierres avie seguit de len
 Jusques dedins Ierusalem;
 Avie restat à la carriero,
 Jusques à ce qu'uno chambricero
 De loutgis pregado per Iean
 Lou venguet prene per la man,
 Ly dis en ly dounan l'intrado,
 A vostro mino camarado
 Vous ne s'es un d'aquelles tres
 Qu'erou amb'aquel home qu'an pres;
 Pierres sur aquelo contesto
 Nego fortomens & proutesto,
 En difen, fillho vous trompas;
 Car jeu non lou counoüisse pas;

Al contrari la filho juro
 Que Pierres a touto l'aleuro,
 Mesmes que son lengage dis
 Qu'el es sourtit d'aquel pais:
 Pierres en juran se despito,
 Dis qu'on'es pas d'aquello fuito:
 Mais quand auzis canta lou gal
 A la donc counousquet son mal,
 Toucat de grando repentensso
 Sourtis per ploura soun offensso.

Cependant IESUS garroutat
 Fouguet indignomens tratat,
 Sans que voulguesso se defendre;
 D'aquy lou menou, aquo d'el gendre
 D'Anno, qu'avie per aquel an
 Lou Pontificat en sa man:
 Aqui Caïpho l'examino
 De sa rasso de, sa douctrino
 Lou presso' ambe conjuratieu
 Qu'el diguo s'es lou Fil de Dieu:
 Ambe' uno responsso moudesto
 IESUS en inclinan sa testo
 Non deguiso pas la vertat,
 Advoïo sa divinitat:

Caïpho tout transpourtat d'iro
 Pren sa soutano, la dechiro
 De ratjo tout envenimat;
 Dis que IESUS a blasphemat
 En advoïan Dieu per son Pero;
 Lous autres Iutges en coulerou
 Applicavou toutes sous soins
 Per avere de faus-tesmoigns;
 An toutes lous soins que prenguerou
 Iamais fas gens non s'acourderou,
 Sounquos quand prenguerou lou fort
 De ly faire souffry la mort;
 L'un dis qu'à causo de sa sciensso
 Tiro lou Poble en sa cresensso;
 L'autre dis, que per son discours
 Fa counouïsse que dins tres jours
 Vol tomba' et rebasty lou Temple,
 Que per aquel mauvais exemple
 El renuerfo touto la Ley
 Que d'el mesmes dis, qu'el es Rey;
 Per aquo lou menou à Pilato
 Vestit de coulou d'escarlato,
 Aquo faguerou per despiech;
 Pilato se levo del liech

Per escouta toutes sas pleintos ;
 Qu'el counoufquet leu qu'erou feintos ;
 Car quand l'ajet examinat
 Demando perque lou menat ?
 Qu'el non lou trouvo pas coulpable ;
 Lou trouvo juste & veritable :
 Toutes ly criderou d'abort
 Qu'el avie meritat la mort ;
 Que cal auzy lous perfounatges
 Qu'avien pourtat lous tesmoignages ;
 Que s'el lou voullie relascha
 L'Empereur se pourrie fascha :
 D'ailleurs qu'el avie dich qu'el ero
 L'unique Fil de Dieu son Pero.
 Sur aquel discours interdit
 De pou de perdre son credit
 Pilato, sur aquel murmuro
 Ven à IESUS, & lou conjuro
 De declara sa conditieu,
 Et s'el ero lou Fil de Dieu.
 IESUS respoun que sa perfouno
 Es nascudo per la courouno :
 Alors Pilato en libertat
 Ly demando qu'es la vertat.

Cependant IESUS al Pretoiro ;
 Coumo nous remarquo l'histoïro ;
 Garroutat lous pes & las mans
 Al mitan d'aquelles fargeans
 Souffriïïe toutos las injuros
 D'aquelos laschos creaturos ;
 Pilato retournet vers el ;
 Quand aget pres milhou counsel ;
 Et de sa plus seriouso mino
 Ly demando soun origino ;
 IESUS dis quies de Nazaret ;
 Lors Pilato fa lou projet
 De lou manda devers Herodo ;
 Atal nostre bon IESUS rodo
 De Tribunal en Tribunal
 Sans avere fach cap de mal.

Herodes sur soun Tabernacle
 Cresie veire quauque miracle ;
 Mais el se trouvet fort surprès ;
 Quand IESUS noun ly diguet res.
 Herodo quand aquo ly manquo
 Ly fa mettre vne raubo blanco
 Et lou fa tourna passeja
 Vers Pilato per lou jutja.

Quand

Quand IESUS tournet à Pilato
 Vn grand bruch per la vilo esclato;
 Car lous Scribos, & sous Sargeans
 Fasien veny pichots & grands,
 Que ly cridavou per caprisso
 Que ly faguesso leu Iustisso:
 Sur aquelo grando emoutiu
 Per evita la seditiu,
 Pilato cren la populasso,
 Et ly dis que volou qu'el fasso
 D'aquel IESUS de Nazaret?
 Qu'el noun trouvo cap de sujet
 De lou condana' à ges de peno.
 Aquel poble tout hors d'haleno,
 Cridavo fumant de courrous
 Tolle, tolle, mettez - l'en Crous:
 Aladonc Pilato s'amuso
 De ly controuva quauquo ruse,
 Per proëura la libertat
 A IESUS quand serie fouïtat.

Sur aquelo' injusto Ordonnansso
 Vn d'aquelles Souldats s'advansso,
 Coumensso de lou despoüilla,
 D'autres couquis à lou pouïlla.

Atal liat de grosso cordo
 Vn d'aquelles bourreus l'abordo
 Per fa de IESUS son jouiet;
 Chacun dins las mans un fouiet
 Se met en devey de lou batre
 Se relevou de quatre en quatre:
 Quand aquelles erou lassats,
 Ne venien d'autres impressats
 Per renouvela las blassuros
 Sur las premieiros escorchuros;
 En sorto que cinq milo cots
 Ferou fauta la pel en flocs,
 Despeis lous pes jusquo' à la testo
 N'ajet pas un bouffy de resto.

* Ieu sentisse mon cor toucat,
 De veire que nostre peccat
 A fach un tan cruel martyre,
 Auzes ce qu'es incaro pire:
 Lorsque lous infamos bourrels
 Ajerou mes IESUS sans pels,
 Ly tornou cargua sa tuniquo,
 Que dessus sas plaguos s'appliquo
 Ambe de cruellos doulous.
 Atal lous mals abes moulous

Accablou sa tendro persouno;
 Iamais degus noun lou rasouno:
 Al contrary aquelles larrons
 S'estudiou per ly sa d'affrons:
 Vn couquy ly cracho al visatge,
 Vn autre per nouvel autratge
 Ly dono sul nas en lou det,
 Quauqu'autre ly dono un soufflet,
 Et ly dis coumo qui se truffo,
 Diguos dont ven aquelo buffo?
 Prophetiso de quaigno man
 T'es applicat aquel carpan:
 Vn bourreu à l'autre se guigno,
 Pourtas la Courouno d'espigno;
 Atal coumo lou poble crey
 Lou veyran equipat en Rey:
 Lou que la tenie touto presto
 L'appliquo vite sur sa testo;
 D'abord lou Sang à bel pissol
 Coulo del cap jusques al sol:
 IESUS dins un tal equipatge
 Deffigurat de soun visatge
 Se vey sanglant de tout son corps,
 Et que lous bourreus sans remors

Bouffits de mauvaiso counsciensso
 Venien incaro à sa presensso
 Vno caraveno à la man,
 Que ly disien en se trufan,
 Dieu vous gard Rey de nostre poble,
 Aro podes passa per noble
 An vostres habits empourprats,
 De vostro testo courounat.

* Qual pot estre aquel cor de ferre
 Qu'oun voudra pas imita Pierre,
 Per se fondre de tout en plous
 D'avé causat tant de doulous
 A IESUS nostre Rey de gloiro.

Pilato reven al Pretoiro,
 Et pareguet espouventat
 De veire IESUS en l'estat,
 Gairebe cambiat de figuro,
 Lou mostro amb'aquele pousturo,
 Deffigurat que fasie pouï,
 Et diguet al poble Iusioï,
 Tenes, regardas aquest' home,
 Que semblo pus leu un fantôme
 De la sorto qu'es mal trattat,
 Ieu lou vau mettre en libertat.

Adonc la populasso crido,
 Nanny, cal que perdo la vido,
 Vey mesmes avant que sie tard,
 Soun voules desplaire à Cezar.

Dins aquelo grando contesto
 Lou poble ly rompie la testo
 En eridan coumo d'Alamans;
 Pilato se lavo las mans,

Et dis tout haut per sa defensso
 Que IESUS es dins l'innoucensso,
 Iutjas-lou selon vostre Ley,
 Noun pas jeu, peisqu'es vostre Rey.

Sur aquel discours de Pilato
 Vn crid tout de nouvel esclato
 D'aquelles fols ples de courrous,
Tolle, tolle, mettes l'en Crous.

* Couffy sur aquelo malisso
 Fases-vous aquelo injustisso
 Pilato? Vous jutjas à mort
 Lou que sçaves qu'oun a pas tort:

IESUS sans ges de resistensso,
 Quand ly pronounssio sa Sentensso
 Oubeis tout patientomens
 Coumo dins tous autres tourmens:

Lous bourreus en paraulos fallos
 Mettou la Crous sur sas espallos,
 Et lou forssou de camina:

IESUS noun poudie pas anã
 Accablat de grando febleffo;
 Elses per forffo ou per adresso
 Prenou per rencontr' en passan

Vn boun home de païsan
 Simon, d'uno paraulo rudo
 L'oubligeou de fervy d'ajudo

A IESUS per pourta la Crous:

Atal en marchan toutes dous
 Lous Souldats ly fassien la nicquo;

La bouno feno Verouniquo,
 Quand vejet IESUS tout en sang
 S'approcho ambe' un bel linge blanc,

Et s'arresto sur soun passatge
 Per l'appliqua sur soun visatge,
 Que s'imprimet al linge' al vieu
 Per recompensa soun actieu.

Lou poble en foulo mais de milo
 Seguiffie IESUS per la vilo

An las trompetos & tambours,
 Et s'arrestavou as carréfours.

Jamais uno talo misero,
 Quand I E S U S grimpet lou Calvero,
 De febleffo toumbavo al sol
 Quand la Crous quichavo lou col:
 Mais d'abord que I E S U S toumbavo,
 Lou boun Simon lou relevavo,
 En l'ajudan tout douffomen
 Ly foulatjavo soun tourmen.

Noun cal pas oublida de dire
 Vn chef de soun plus grand martyre,
 Et que lou touquet plus al viu,
 Quand lous bourreus sans compassiu
 Ly despoüilherou sa tuniquo;
 Car outre la hounto publico
 Aquo renouvelet soun mal,
 Lou Sang sourtis à bel taral
 Per fas premiers escorchuros
 Coumo de nouvelos blessuros;
 Et peys lous couquis de Souldats
 Jouguerou la tuniquo as dats,
 Perce qu'ero sanffo couturo
 Faito à la guilho per tissuro:
 Aissy s'augmentou las doulous,
 Quand l'alonguerou sus la Crous.

* Ieu ressentisse que mon armo
 Se perd al bruch d'aquelo alarmo,
 D'abord lous infamos bourels
 Se muniguerou de martels
 Per clavella fas mans saerados;
 Quand las agerou peltirados
 An fas tenaillos pauc à pauc
 Per las fa veny just' al trauc.

* Aro me ven dins la pensado
 Sa bouno Mero desfoulado:
 Ieu m'estoune que noun pasmes
 Quand vey clavella sous dous pes
 En pausan la Crous la brandido;
 M'estoune qu'oun l'ajet la vido:
 Las doulous dins aquel effort
 Erou pus rudos que la mort.
 Quand IESUS an l'estat qu'el ero
 Iettet lous els dessus sa Mero,
 Ly diguet en la counsoulan,
 Vous aures aro per fil Iean;
 Et vous Iean, se me voules plaire,
 Hounouras-la coumo uno maire.

Per accumula lous affrons
 Lou metou al miech de dous larrons;

Lou de la gauchò blasphemavo,
 Lou de la drecho l'excusavo,
 Confessavo publicuomens
 Qu'elses souffrissien lous tourmens
 Qu'avie meritat lour offensso,
 Et que IESUS dins l'innoucensso
 Souffrissie per nostre bon-heur,
 Lou preguo coumo son Sauveur
 De l'avere dins sa memoiro
 Quand IESUS serie dins sa gloiro:
 En veritat IESUS ly dis,
 Tu seras vey en Paradis.
 Adonc IESUS crido à soun Pero,
 Vous que regardas ma misero,
 Et que veses ce qu'es passat,
 Couffy m'avez-vous delaissat?
 Et peys diguet, la fet me presso:
 Vn d'aquelles couquis s'empresso,
 Met l'espounguo al bout d'un bastou
 Trempado dins d'amargantou,
 La ly porto, & dis que la prenguo;
 Mais IESUS del bout de la lenguo
 La goustet, & per soun refus
Marquet qu'oun ne voulie pas pus.

Dins aquelo extremo misero
 Se recoumandet à soun Pero;
 Incontinens dins un grand crid
 Baïssò la testo, & rand l'esprit.

* Ieu counouïsse que IESUS crido,
 Afin que durant nostro vido,
 Toutes faguan la reflexiu
 Que s'en causo de sa Passiu.

Quand à quand touto la naturo
 Del mantou d'uno nioch obscuro
 Carguo lou dol, & lou Soulel
 Semblo que vol moury coum' el;
 Las peiros, lou voile del Temple
 Seguiguèrou lou mesm' exemple;
 Tout se déchiro, tout se fend,
 Et perfouno noun lou defend:
 Al contrary un Souldat s'avansso
 Que del bout del fer de sa lansso
 Trauco soun cor; d'abord à flanc
 L'aiguo sourtis ambe lou sang.

* Intren nautres dedins la peno
 Qu'ero Iean & la Magdaleno,
 De veyre IESUS de ranfort
Persecutat après sa mort.

Santo Vierge à vostro coumpaigno
 Mon armo dins lous plous se baigno,
 Toucado de tant de doulous
 Que souffres al pes de la Crous:
 Aissy s'arresto ma penssado
 Prés d'uno mero desoulado.
 Cependant qu'aquelles Raccords
 S'occupou al prés de tres corps morts
 Chascun deu ave l'armo atteinto
 De sa douleurouso complainto;
 Et cependant accompaignen
 Lou Corps jusques al mounumen.
 Ioseph d'uno cordialo foguo
 Ven d'apresta touto sa droguo
 A l'effet d'embauma lou Corps,
 Coumo fan à toutes lous morts,
 Et de soun affectiu entieiro
 Lou met dins soun toumbeu de peiro:
 Mais IESUS sans cap de secours
 De se mesmes apres tres jours
 Ressuscitet de mort à vido:
 Aissy sa Passiu es finido.
 Lou boun IESUS ressuscitat
 Nous a remes en libertat;

La terre & lou Cel es en joyo,
 Quand Sathan a perdu sa proyo;
 Magdaleno rodo per l'hort,
 Cerco IESUS apres sa mort:
 Aurias auzit aquelo Santo
 Que debitavo sa complainto,
 Toucado al cor; d'un ton de vois
 Triste, parlet atal François.
 Quoy? mon lâche cœur tu dilayes
 De répondre à tant de faveurs;
 Je vis, mon E'poux, & tu meurs
 D'amour pour moy couvert de playes.
 Vous m'appellez la tourterelle,
 Vôte épouse, la chere sœur,
 Et je vous ay donné le cœur
 Pour vous être toujourns fidelle.
 Qu'est cecy mes cheres delices?
 Je suis dans un cruel é moy,
 Amour, je voy que c'est pour moy
 Que vous l'avez mis aux supplices.
 Il est bien juste, ce me semble
 De compatir à tant de maux;
 C'est la gloire de deux Rivaux
 Que de mourir tous deux ensemble.

Si vous mourez, c'est pour revivre,
 Même dans vôtre monument;
 Mourir en vous, c'est un moment
 Qui fait éternellement vivre.

Je veux fondre toujours en larmes,
 Sensible à vôtre Passion;
 Puisque les filles de Sion
 M'abandonnent dans ces allarmes.

Si je vis, je meurs, & j'espere;
 Je vis, & je ressens mon cœur
 Mourir après cette douceur,
 De voir le Fils auprès du Pere.

Sans cesse je plains, & je crie
 Blessée jusques au fond du cœur;
 Mais j'espere que mon Vainqueur
 Aujourd'huy reprendra la vie.

F I N.



APPROBATION.

NOEL PERRIQUET Prêtre, Chanoine
en l'Eglise Cathedrale d'Agde, Do-
cteur de la Faculté de Paris, Vicaire
General & Official en l'Evêché dudit
Agde; certifions avoir leu un petit Livre
intitulé *INSTRUCTION CATHOLIQUE*,
contenant l'Histoire Evangelique de la Nais-
sance, Vie, Passion & Mort de Nôtre Sau-
veur IESUS - CHRIST en vers vulgaires en
la Langue du Languedoc: Lequel Livre ne
contenant rien de contraire à la Foy
Catholique, Apostolique & Romaine,
Nous avons approuvé & jugé devoir être
imprimé pour la satisfaction & avantage,
non seulement des peuples de ladite Pro-
vince, mais de tous autres lieux, afin
de les exciter d'autant plus à la devo-
tion & meditation de ces divins myste-

res : Permettons pour cet effet à Iean
Martel Imprimeur & Libraire ordinaire
du Roy , & de Monseigneur l'Evêque
d'Agde , & de la presente ville de Peze-
nas, de l'imprimer , vendre & debiter.
En foy de quoy Nous avons signé la
presente attestation , A Pezenas le vint-
septième jour d'Aouſt mille six - cens foi-
xante - douze.

PERRIQVET Vicaire general.





...: Permettons pour cet effet à Jean
Marsel imprimeur & Libraire ordinaire
du Roy, & de Monseigneur l'Evêque
d'Agde, & de la présente ville de Péze-
nas, de l'imprimer, vendre & débiter.
En foy de quoy Nous avons signé la
présente attestation, A Pézenas le vint-
septième jour d'Aoust mille six-cens-foi-
xante-douze.


PERRIOLLET, Vicaire general.




... de la Nostre
... de Nostre Sa-
... en
... non contraire à la Foy
... Apostolique & Romaine,
... avons approuvé & signé de
... pour le bien de son & avantage,
... des peuples de ladite Pro-
... de tous autres lieux,
... à luy faire plus à luy de-
... de l'attestation de ces divers my-









B

4102

INSER

CATH

INSER

INSER

INSER

INSER

INSER

INSER

INSER

INSER

INSER

9341

B.L.

